

traduit de « Jésus, le Fils de Dieu »

mf

1. Ye - su Ma - wu - Vi la di
 2. Nè - nya fu, si wò kpe le
 3. Dee nè - nya vu, si klɔa a -

va a - nyi - gba la dzi Be yea - di a - ha -
 kal - va - ria - to la dzi kple nu - si kpee l'e -
 me nju, 'ye wòa - tey' ðe Wò nu - vɔ - wo da

f

de a - me - si - wo bu la ; A - te - ñ'a vo - vo
 si wo - klée ð'a - ti nju - tia ? Dee nè - nya be to
 yi ma - vɔ f'a - si - xɔ - xɔa ? Dee nè - nya be le

mf

wò tso wò nu - bla - nui - gba te ðe
 e - fe ku la me e - va - xe Wò
 Ma - wu - gbo, a - fia - tso - vu sia Wɔ

nè - dze - sia ? ðe nè - dze - sia ?
 nu - vɔ - fea ? Wò nu - vɔ - fea ?
 nui - fa - faa ? Wɔ nui - fa - faa ?

4. Ne mènya Mawu f'Alèvi, si ku l' ati ñu
 Fé ñutete kple 'f'amenuveve o la,
 D'abla ne nàva kpo dèdè blibo tso egbo.
 Kpoe, nàxɔ se ! (bis)

5. Lɔ nàxɔ tsotsoke, xɔxɔ kpl'agbe, si wokpɔa
 Le efe vu xɔasi la me to xɔse me ;
 Ekem dze 'yome l'afii, le yayramo, si yi
 Dzifo la dzi ! (bis)

6. Do Ðela, si le kpewòm fé yɔyɔa ñu kaba ;
 Va ðɔ dzɔgbenyui, si wònnaa etɔwo kpo ;
 Do yɔyɔa ñu egbea 'labe gamea le sisim.
 Xɔ edzi se ! (bis)